

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой»

РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНОГО ПОКАЗА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ»
ПО РАЗДЕЛАМ: «ДЫХАНИЕ И ГОЛОС», «ДИКЦИЯ»,
«ОРФОЭПИЯ», «РАБОТА НАД ТЕКСТОМ»
студентов II курса по специальности
«Социально-культурная деятельность»
Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой
(электронное учебное пособие)

Якутск, 2022 г.

P17 Разработка контрольного показа по дисциплине «Словесное действие», по разделам: «Дыхание и голос», «Дикция», «Орфоэпия», «Работа над текстом» студентов II курса по специальности «Социально-культурная деятельность» Якутского колледжа культуры и искусств им. А. Д. Макаровой : (электронное учебное пособие) / Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой ; составитель С. Н. Федорова. – Якутск, 2022. – 17 с.
Агентство СИР НБР Саха

**УДК 792.028:808.5(075.32)
ББК 85.334я723**

Предисловие

Контрольный показ разработан специально для обучения студентов по всем разделам дисциплины «Словесное действие».

Дыхание – это основа нашей жизни. Дыхательная гимнастика М. Стрельниковой помогает укрепить здоровье в целом, улучшая психологический настрой. При регулярных занятиях позволяет повысить функциональные способности человека, улучшает работу диафрагмальной мышцы.

Кислород, попадая в головной мозг, дает сигнал всему организму, вследствие чего лучше функционируют память, логика и последовательность запоминания текста, улучшается речевая деятельность, внимание.

В методике акцентируется польза дыхательной гимнастики М. Стрельниковой, которая состоит из 13 упражнений, подходящих для всех возрастов. Студенты выполняют полный комплекс и в каждом упражнении выполняется 96 активных вдохов и в итоге за 13 упражнений проделывается 1248 активных вдохов. Особенностью гимнастики является ритмический рисунок дыхания, состоящая из 8 вдохов. Если их «перевести» на строки стиха, например, то это одна строчка четырехстопного ямба или хорея и есть 8 активных вдохов. Хорошо сформированная ритмика активного вдоха положительно влияет на быстрое запоминание текста, на концентрацию внимания, логику речи, последовательность запоминания.

Речь – визитная карточка каждого человека. Независимо от того, кем и где работает человек, его речь должна быть понятной, красивой, внятной.

Словосочетания, состоящие из нескольких согласных, активируют работу речевого аппарата. Согласные звуки – это каркас, фундамент речи. Только внятное, четкое и твердое произношение согласных звуков приведет к хорошей дикции. Например, «К» – горланный звук, при его произнесении активируется «купол» речевого аппарата, что очень важно для постановки голоса. «П» – звук активирует работу верхней и нижней губы, тем самым снимает «зажим» губ. «Т» – язычный звук, при произнесении активно работают мышцы языка. «ВЗ» – эти звуки снимают напряжение

с верхней губы и активизируют мышцы губ. «ТТТ» – твердое, четкое, быстрое трехкратное произношение звуков «ТТТ» снимает косность произношения, устраниет «съедание» окончания слов. Гласные звуки «У», «О», «А», «Э», «И», «Ы» будут произноситься открыто, четко, правильно, если будут хорошо, твердо произнесены согласные звуки, так как гласные звуки зависят от произношения согласных звуков.

Но главным критерием дисциплины будет работа над текстом. Именно в тексте отражается как студент работал над дыханием, на сколько разработан артикуляционный аппарат, четкость и ясность дикции, орфоэпические нормы произношения. Нам помогают такие тренировочные тексты, как «Лигурия», стихи и проза П.А. Ойунского. Знаменательно, что в 2022 году исполнилось 100-летие образования ЯАССР, где широко были использованы великого сына якутского народа.

Гениальный мастер слова А.С. Пушкин в произведении «Пророк» писал: «Глаголом жги сердца людей, то есть «Словом», буди сердца и умы людей». Имейте привычку говорить красиво, понятно, правильно, так как привычка формирует вас и вашу речь!

*С.Н. Федорова, преподаватель спецдисциплин
«Сценическая речь», «Словесное действие»,
заслуженный работник культуры РС (Я).*

I. УПРАЖНЕНИЯ ПО ДИКЦИИ

КПТУ, КПТО, КПТА, КПТЭ, КПТИ, КПТЫ
ЛПТУ, ЛПТО, ЛПТА, ЛПТЭ, ЛПТИ, ЛПТЫ
КПТУЛПТ, КПТОЛПТ, КПТАЛПТ, КПТЭЛПТ, КПТИЛПТ, КПТЫЛПТ
ВЗВЗВУ, ВЗВЗВО, ВЗВЗВА, ВЗВЗВЭ, ВЗВЗВИ, ВЗВЗВЫ
ТТТ, ТТТ, ТТТ, ТТТ, ТТТ, ТТТ, ТТТ

II. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ

Вдох произносится через нос шумно, громко, как хлопок.

Выдох – беззвучный, автоматический.

1. ЛАДОШКИ

2. ПОГОНЧИКИ

3. КОШКА

III. СКОРОГОВОРКИ «ЛИГУРИЯ»

(ПРОГОВАРИВАЕМ В «ПОЗЕ ВСАДНИКА»)

В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал. Как интервьюЕром интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да не дорапортовал дорапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду что, дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе

(ПРОГОВАРИВАЕМ В ДВИЖЕНИИ «ЛЫЖИ»)

где хохлатые хохотушки хохотали и кричали турке, который на черно обкурен трубкой: Не кури, турка, трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга – бомбами забомбардирует за то, что некто чернорыльский у него полдворарылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле

IV. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ

Вдох произносится через нос шумно, громко, как хлопок.

Выдох – беззвучный, автоматический.

1. НАСОС
2. ОБНИМИ ПЛЕЧИ
3. БОЛЬШОЙ МАЯТНИК

V. ПРОДОЛЖЕНИЕ СКОРОГОВОРКИ «ЛИГУРИЯ» (ПРОГОВАРИВАЕМ ПРОДЕЛЫВАЯ ПЛАНКУ)

Да и Клара-крАля в то время крАлась к ларЮ, пока Карл у Клары кораллы крал, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе дЁготниковой вдовы Варвары два этих вОра дрова воровали. Но грех – не смех – не уложить в орех: о Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке, – вот и не до бомбардИра ворАм было, и не до дЁготниковой вдовы, и не до дЁготниковых детей.

(ПРОГОВАРИВАЕМ ПРОДЕЛЫВАЯ ПРЫЖКИ)

Зато рассердившаяся вдова убралА в сарай дрова: раз дрова, два дрова, три дрова – не вместились все дрова, и два дровосека, два дровокОла- дроворУба для расчУствовавшейся Варвары выIdворили дрова вширь двора обратно на дровянОй двор, где цапля чАхла, цапля сОхла, цапля сdОхла. Цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь; молодЕц против овЕц, а против молодцА сам овцА, которой носит Сеня сено в сани, потом везет Сенька Соньку с Санькой на санках: санки – скок, Сеньку – в бок, Соньку – в лоб, все – в сугроб

VI. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ

Вдох произносится через нос шумно, громко, как хлопок.

Выдох – беззвучный, автоматический.

1. ПОВОРОТЫ ГОЛОВОЙ
2. КИТАЙСКИЙ БОЛВАНЧИК
3. МАЛЫЙ МАЯТНИК

VII. ПРОДОЛЖЕНИЕ СКОРОГОВОРКИ «ЛИГУРИЯ»

(ПРОДЕЛЫВАЕМ СИДЯ С НАКЛОНом КОРПУСА НАЗАД)

а Сашка только шапкой шишкы сшиб, затем по шоссе Саша пошел, Саша на шоссе сашЕ нашел. Сонька же – Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку, да притом у Соньки-вертушки во рту еще и три ватрушки – аккурат в медовик, но ей не до медовика

— Сонька и с ватрушками во рту пономарЯ перепономарИт, —
перевЬипономарит: жужжИт, как жУжелица, жужжит, да крУжится.

(ПРОГОВАРИВАЕМ БЕГАЙ)

Была у ФроЛА — ФроЛУ на ЛАвра навралА, пойдет к ЛаврУ на
ФроЛА ЛаврУ наврЁт, что — вАхмистр с вАхмистршай, рОтмистр
с рОтмистршай, что у ужа — ужАта, а у ежа- ежАта, а у него
высокопостАвленный гость унЁс трость.

VIII. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ

Вдох произносится через нос шумно, громко, как хлопок.

Выдох — беззвучный, автоматический.

1. ЛЕВЫЙ ПЕРЕКАТ

2. ПРАВЫЙ ПЕРЕКАТ

IX. ПРОДОЛЖЕНИЕ СКОРОГОВОРКИ «ЛИГУРИЯ»

(ПРОДЕЛЫВАЕМ ПРИСАЖИВАЯСЬ ОДНОЙ КОЛЕНОЙ И
ПОТРЯСЫВАЯ КОРПУСОМ)

И вскОре опять пять ребят съели пять опят с полчЕтвертью
четверика чечевИцы без червоТчины, и тысячу шестьсот
шестьдесят шесть пирогов с творогом из сЫворотки из-под
простоквashi, — о всем о том около колА колоколА звОном
раззвAнивали, да так, что даже Константин — зАльцбургский
бесперспективнЯк из-под бронетранспортЁра констатИровал: Как
все колоколА не переколоколовАТЬ, не перевЬи колоколовать, так и
всех скороговОрок не перескороговорИТЬ, не перевЬискороговорить;
но попытка — не пытка.

X. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА СТРЕЛЬНИКОВОЙ

Вдох произносится через нос шумно, громко, как хлопок.

Выдох — беззвучный, автоматический.

1. ПЕРЕДНИЙ ШАГ

2. ЗАДНИЙ ШАГ

ХI. ВИБРАЦИОННОЕ ЗВУЧАНИЕ

Работа над прозой

П.А. Ойуунускай

1. «УЛУУ КУДАНСА»

Итии салгыны имэнгээх тынынан кырыаччы тонгорон, кырымах хаарынан кызыгыначчы бөтүөхтүүр кыһын ийэ хотун кэлбит. Чолбон уота улааппыйт, чункунас тымны буолбут, онтон арђаа дижиттэн аргыардаах aan балана дыыбар таннары дъабыдыайан кэлбит, ол кэнниттэн хоту дижиттэн – хомуүннаах холорук буурба өрө ытыллан тахсыбыт, ити кэнниттэн илин дижиттэн инсэлээх имэн тымны таннары часкыйан түспүт, бу кэнниттэн союруу дижиттэн сур бөрө курдук дохсун тыал өрө улуйан тахсыбыт.

Чоруун мас тохута тонгмут, чаран мас хайыта тонгмут, ныиччээй мас дэлбэритэ тонгмут. Харахтаах көрбөтөх, кулгаахтаах истибэтэх улуу тымныята буолбут. Көлүйэ күөл муустара дэриэспэ таас курдук дэлбэрите тонгоннор, уулара оргуйбут уу өрүтэ тэбэрин курдук бүллүгүрүү-бүллүгүрүү өрүтэ ыňыахтаммыттарын инсэлээх имэн тымны обургу сабыта үрэн кэбиспитэ – куол уута бүллүгүрээбитэ бүллүгүрээбитинэн төйүтэ тонон, чугураччы тохтон, арбас-арбас курдук өргөстөөх муус халдьяайылар өрө өрөхөлөнөн тахсыбыттар.

Сыныыга сылдьар сылгы сырбайбытынан тонгмут, тэлгэхээ тураг сүөхү хоройбутунан тонгмут, кунан ојус кутуруга тохута ыстаммыт, бургунас ынах муона булгурута барбыт.

Иннинэн сирэйдээх, иэбэйэр икки атактаах дъиэттэн тахсыбат буолбут. Аан алдъархай адаҕыйбыт, дохсун өлүү дүүхүйбүт, ураанхай саха биир кыһыннаах буолбут. Иэһии туохуу улаатан испит, киэн көбүс кыараабыт, ухун санаа татыарыйбыт. Дөрүн-дөрүн буола-буола, ыалдъан ыксаабыт киһи ыар-ыарахан соустук ынчыктырын курдук, ийэ буор сирдэрэ дэлбиритэ тонон, үрдүк хонуулар «лүн» гына, намылах алаастар «нъир» гына хайыта бараллар эбит, уонна чуор мутуктар тохута тонгмуттара кулгаах төйүөбүнэн хабырыта ыстаналлар эбит.

2. «ДОЙДУ О҃ТО ДОРОГУУНАП НЬУКУЛАЙ»

Кулун тутар ааһан муус устар ыйа буолбут. Муус устар бүтүүтэ хаар ууллан, уу-хаар тахсан, үрэх бастарыттан уу сүүрүгүрбүт,

халдъаайы сирдэр үрдүлэрэ харааран, харалььык сир элбээн, ононманан сааскы күөх сирэм мангтайгы бэлиэтэ – ньургуүн тахсыбыт.

Үмьы кэлэн ыллаабыт, туйаарар тэлибирии тэлээрэн киэн халлаан өрөхөтүн киэптий туойан дырылаппыт. Онтон от-мас сыйтаммыт, тыађа кэбээ эппит, куолаһа кункунаабыт, кус-хаас саната элбээбит. Сырдык ньурал түүннэр буолбуттар, чыычаах ырыата элбээбит, сүрэх тэбийнгэ күүхүрбүт, эт-хаан убайыыта улааппыт, Айыыһыт ахтылжана Иэйиэхсит илбинһэ – таптаһын дъалына – «Мин күнүм кэллэ! Тыинар тыыннаах, хамныыр харамай, үөр-көт! Ыллаа-Туой! Уурас-сыллас! Куюустус-таптас!» «Дизэн, икки атахтаах этигэр-хааныгар сүлүүн буолан сүүрэн, эттэри эймэнитэ этийтэн, тымырдары лынкыната ыллатан, ундохтары доргутан, туотан барбыт.

Бу көстөр күнду айылџа инигэр тыинар-тыыннаах, хамныыр харамай үрдүк баһылыга буолан үөскээбит икки атахтаах таптала туругурдун!

Айылџа тиллийтэ, күн уотун сарыала сири таптаан уоттааҕынан ууруур, сылааҕынан сыллыыр буолбаат! Сааскы күн тахсыыта көтөр кынаттаах күнду ырыаҕыттара тапталы уруйдаан, сүрэхтэрин туотар буолбатгаар! Таптал барахсан туругурдун! Таптала суюх олох – олох аатырыа дуо??!

Оо, таптал! Таптал барахсан, туругур!

Эйигинэ суюх бу ахтар айылгы, кута-сүрэ тохтоон, кэхтиэ, киһитэ сүөһүтэ быстан, дьоллоох уйата иччитэхсийиэ. Эйигинэ суюх бу кун сиригэр көтөр-сүүрээр, киһи-сүөһү ырыата-тойуга быстырађа! Күн сырдыга күлүмнээтин! Таптал уота убайдын! Оо, таптал! Таптал барахсан, туругур! Аан дойду айылџатын итит, иччилээ! Ырыатын-тойугун күүхүрт!

Работа над стихами.

П.А. Ойуунускаяй

1. «ТУРУНГ, ТУРУНГ, ТУОЙУНГ»

Өрөгөйдөөх
Өктөөп өрөбөлүүссүйэтэ

Өлбөт төлөн сиэмэни
Өрө түллэн ыспыта,
Арай тылга илбис буоллун диэн
Аан-балана уотунан тыыммыта.
Билинги бишигээрийн –
Биэстэ эстэр бинтиэпкэ ырыата,
Ыгым-ыгыл ылсыыга
Ыстаал тимир ынчыга,
Халлааны-сири хамнатар
Хабараан хатан тыас доржооно.

Үлэхит кыайда, үйэ уларыйда.
Уот садацаа мөбайдор
Оюу оонньюулара буоллуулар...
Сир сирэйин, сигилитин кубулутар
Силлиэ-буурџа ытыллыыта,
Ууну-уоту, чајылџаны
Умса баттаан көлүйэр
Улуу модун дыүккүөр,
Өрө түллэн күүрүү,
Өтүйэ-балта тыаһа,
Хоммууна олооун хохнооно,
Холоруктуу куугуунуур музыка
Этгээдийн эрэ эймэнитэр
Этин буолан ньиргийдэ...

Бу буурџа-холорук тохтоотооуна,
Бу охсууулах улуу мөккүөр уурайдааына,
Хоммууна олоо
Хотон-кыайан таңыстааына,-
Сир-ийэ хотун сирэйиттэн
Сидьингирбит сигилитэ сиппиллиэбэ,
Сырайы-харабы сымааннытар
Сытыы-тырым сибэкки,
Сири-буору көрдөрбөккө,
Сирилэччи үүнэн тахсыа...

Дъиримний-дъэргэйэ эргийэр
Дыкти аан дайдыга,
Кытарбыт тимир курдук,
Кыынха ыгыстыбыт ньууругар,
Күөдүйэр күөх төлөн күксүөрүгэр
Күүстээх күндү ырыаһыттар,
Уйадыйбат уот-болгуо сүрэхтээх,
Умайар сата-төлөн санаалаах
Хоодуут-хоссун хоммууньуустар
Хоммууна олојун ақылаатын,-
Үөхэ үрдүк ыырай өһүөлэрин
Үнтүрүтэ сыннъян түхэрэннэр,
Аллараа аат аяаын алдьатаннаар,
Атыйахтаах уу курдук аймааннаар,-
Онгорон-олохтоон эрэллэрин
Олонхо номођо онгостуохха.
Ээй! Ээй! Энтигээхтэр,
Этигэн илбис тыллаахтар,
Турунг, турунг! Туойунг!
Турунг, турунг! Чугдаарын!

Мөлүйүөнтэн мөлүйүөннэр күүстэринэн,
Мөлүйүөнтэн мөлүйүөннэр мөккүөрдэринэн
Хаппытаалы-хабаланы алдьаттарбыт,
Хандаланы-хаатырђаны хампарыттарбыт,
Сүүстэн сүүс сылларга
Сүүррэн үөскээбит санааны,
Тыһынычттан тыһыныч даылларга
Тыыллан, тыйыс сата буолбут өйү
Кыынха буолан кыырыктаабыт,
Кытарар илбис сатаалаабыт
Хаппытаалыистар хааннара ыгыллан
Халын тириилэрэ хайыннаар хайыннын!-

Баабый дохсун илиилээхтэр,
Баабыр хара ытыстаахтар,

Баллырђачы балталаан!
Күүрэннээх көбүстээхтэр,
Күүрбүт ингиирдээхтэр,
Күөх төлөнү күксүтэн,
Күйгүмнээх күөтү күөттээн!
Сана саарыстыба олохсуйуутугар,
Сааскы сандал мangan күн тахсытыгар
Отох өрө үллүбүт кунуһун өргөстөөх тимир

лэмийх бийтийн

Тиэрэ тэлэйэн эргиттэххэ,
Тимири тииhinэн тининтээтэххэ,
Эргэ олох эрбэхинэ
Эстэн-сүтэн ихиэбэ.

Оччотооџу олох ырыата-тойуга,
Олонхото-хохооно атын буолуођа,-
Миннигэс уран тыллаахтар,
Мичингнэтэр эриэkkэс тойуктаахтар,
Уйађас, сылаас сүрэхтээхтэр
Улуу ырыаһыт аатырыахтара...
Билингни биһиги бириэмэбит –
Биэстэ эстэр бинтиэпкэнэн тинийии,
Хааннаах хаппытаалы кытта
Хабарђаттан ылсан хадыктаһыы,
Хоммууна олоџун мөккүөрэ,
Холорук-буурђа ытыллыыта...
Мөлүйүөнтэн мөлүйүөннэр күүстэрин,
Мөлүйүөнтэн мөлүйүөннэр мөккүөрдэрин
Кыайар-хотор илбистииргэ,
Кылыс-болот биилиииргэ,
Ээй! Ээй! Эһиги бэйэлээхтэр,
Этигэн илбис тыллаахтар!
Турун, турун! Туойун!
Турун, турун! Чугдаарын!

2. «ИЙЭМ ДЬЭБДЬЭКИЭЙ УНГУОБАР»

Дорообо, алааһым, сирэм күөх алааһым!
Эн дьоллоох мындааҕар мин үөскээн үүммүтүм...
Дорообо, кындалым, кэрэ күөх кындалым!
Эн нъуурунг үрдүгәр бу күнү көрбүтүм...

Өйдүүбүн – бу дыкти күлүмнэс урсуну,
Кыталык кылбааран кыңкыныы ыллырын...
Өйдүүбүн – бу кэрэ сирэм күөх хонууну,
Кыра уол бэйэбин мин ийэм таптырын...

Мин манна иитиллэн атахпар турбутум,
Мин кырыыс ојото кыргыс-хаан буолбутум...
Эйигин, ийэкээм, өстөөхпүт саанара:
Эн уолунг сүрэбүн, дъэ, сиэтиэх буолара...

Эн уолунг бассабыык, охсуhyу буойуна,
Эн уолунг ырыаһыт, илбис тыл туйгуна,
Сүрэбим төлөнө кинини убатар,
Сүүһүнэн сүрэбүн, дъэ, туотан дуоратар...

Билигин бу томтор сылаас туой буоругар
Мин ийэм, Дьэбдьэкий, көмүллэн сытаахтыыр,
Билигин бу кындал сылам күөх нъууругар
Мин таптыыр ийэккэм буора бу турдаахтыыр...

Бу күнү көрдөрбүт, ийэккэм, бырастыы!
Эн буорунг үрдүгәр кэриэспин этэбин:
Эн ииппитет сүрэххин норуоппар биэрэбин...
Бу – ийэм сытаахтыыр, кэриэс буор бырастыы!

1937c. тохсуннью 5 к., Дьокуускай

3. «БЫЛААНЫ СЭБИЭККЭ»

Сэтинны сэттистиир күүрээннээх күнүгэр,
Сэриинэн сэтэрэн, уотунан умайан,
Сир ийэ үрдүнэн силлиэлээх холорук
Силлиэрэн-боллоорон ытыллан таьыста...

Хара хаан олбохтоох капитал олоҗун,
Хап гынар хаппардаах хаан салынг хаайытын,
Түп гынар түптүрдээх түүнүктээх түрмэтин
Түнгнэри ытыйан, күөрчэхтии көтүттэ...

Хандала күүһүнэн, хабала дъайынан
Хамныыртан-хараттан, хааныттан хараммыт,
Кыраттан-кыамматтан, дьон-норуот соруттан,
Кырыстан-ынчыктан баараҗай баайдаммыт.

Имэнгнээх санаанан, илбистээх ырыанан
Ийэ сир үрдүнэн, аан дойду баынан
Кытыастар хаанынан, кырбаар уотунан
Кырыстаах дойдуну кытыаста салатан.

Үйэттэн үйэбэ үрүнгүүн анныгар
Үлэһит, бааынай симэһин сииктэрин,
Күдэхтээх күүстэрин күннэри-түүннэри,-
Күүгэнний оргутан, оборо олорбут.

Уон сылга уон төлөн күүһүнэн күүрэммит,
Уруйдаан-айхаллаан, Советской былааһы
Аан дойду алтаттан биирдэрин үрдүгэр
Аарыктаан, айдаардан, үрдэтэн эрэбит...
Бийтэр мин, бийтэр эн –
Биирдэспит кыайдын диэн,
Бары сир баынан
Баттаммыт баргыйдын...
Уруйдаан!

Урыйдаан!
Былааын – Совекка!

4. «КӨНҮЛ ҮРҮАТА»

Дирбиэн-дарбаан күннэргэ
Дирбийэн-дарбыйан тураммыт
Көнөр көнгүлү көрдүөхпүт,
Көмүс солону көмүөхпүт...

Тибиилээх-тиһиктээх күннэргэ
Тибийэн-табыйан тураммыт
Баай дьон батталын барыахпүт,
Барбах дьоннор барђарыахпүт...

Сатаалаах-саргылаах күннэргэ
Сатайан сангаран тураммыт
Саха дьону салайыахпүт,
Сааппат-саспат саргылыахпүт...

Хаарыан-харамай күннэргэ
Хаһыытаан-ыһыытаан тураммыт
Түрбүөн бөжөнү түһэриэхпит,
Түрмэ бөжөнү түннэриэхпит...

Килбик-кичимэжэй күннэргэ
Кичэйэн-хачайан тураммыт
Ордук соргуну булуохпүт,
Олох дъолун онгоруохпүт...

Көнүл дохсун күннэргэ
Көрүллээн-нарылаан тураммыт
Өйү, күүһү үрдэтиэхпит,
Өлгөм дъолу төрөтүөхпүт...

Дорбоон-долгун күннэргэ

Долгуйан-оргуйан тураммыт
Кыра норуот кыайыахпыйт,
Кырыыс баын быňыхпыйт...

Кыыňар сардана уотугар,
Кыňыл үйэбит дъолугар
Унун тускул тутуохпут,
Урой-айхал этиэхпит...

5. «БЫРАСТЫЫ»

Харака муорака дъалкыыра,
Харылысы баргыйар балкыыра,
Ытыллар долгунум, бырастыы!
Ыňыллар чөмчүүгүм, бырастыы!

Мин тылым – мин тохтор тойугум,
Мин тылым – мин туойар хомуһум
Сандаңа көмүһэ саккырыыр,
Салгынгна убайан тырымныыр.
Харака муорака саалыгар,
Харылысы балгыйар баалыгар
Угууллан-уюран үүммүтэ,
Убайар урсунгна күлбүтэ...

Уорсуйар байбальым долгуура,
Убайар көмүһүм оргуура,
Күлүмүр тырымым, бырастыы!
Күлэр күөх муоракам, бырастыы!

Мин ыллыыр ырыакам ыратат,
Мин тыыннаах тылыкам сатата
Хотугу дойдукам ньууругар
Хоммууна олојун тутарга,
Хотуулаах охсуһуу уотугар
Хоммуңуус хорсуну буоларга

Уруйдаах тускулу туппута,
Убайар буурбданан туойбута.
Күөх урсун күлүмэ дыиримниир,
Күрүлүүр күлүмүр мичинниир,
Баараңай байдалым, бырастыы!
Барылыыр балкырым, бырастыы!
Хомойо-куруйа саныахпын,
Хонуктан хонукка ытыахпын –
Бу күнү ким төрүөн көрбөтөй?!!
Бу сиргэ ким төрүөн өлбөтөй?!!
Мин өлүөм – дъүүнүм сүтүөбэ,
Мин буорум отунан үүнүөбэ...
Кэриэним – кэннибэр хааларым:
Кэхтибэт кэрэкэ тылларым...

Харака муорака дъалкыыра,
Харылыы баргыйар балкыыра,
Ытыллар долгунум, бырастыы!
Ыиыллар чөмчүүгүм, бырастыы!
Күн сирин күлүмнүүр түөхүгэр,
Күөх сирэм күөгэйэр күөнүгэр
Хоммууна олоңун тутарга,
Хоммуньуус хорсuna буоларга,
Имэнгнээх сатанан дьизнийэр,
Илбистээх тылынан ныиргийэр,
Мин тохтор тойугум чугдаарыа,
Мин тылым, дъэ, ордук сатарыа!

Электронное учебное издание
РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНОГО ПОКАЗА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ», ПО РАЗДЕЛАМ: «ДЫХАНИЕ И ГОЛОС»,
«ДИКЦИЯ», «ОРФОЭПИЯ», «РАБОТА НАД ТЕКСТОМ»
СТУДЕНТОВ II КУРСА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
ЯКУТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМ. А. Д. МАКАРОВОЙ
Составитель
Федорова Сардана Николаевна
Якутск, Якутский колледж культуры и
искусств им. А. Д. Макаровой, 2022
На русском и якутском языках